

Levels of radioactive contaminants in foods (data reported on 28 March 2011)

Note: This data sheet compiles individual test results shown in corresponding press release written in Japanese, available at

<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/bukyoku/iyaku.html>

	Press release date	Food origin		Sampling date	Food tested	Level of radioactive contaminants in food (expressed as radionuclide levels (Bq/kg)).		
		Prefecture	Area			Iodine-131	Cesium-134	Cesium-137
1	28-Mar-11	Niigata	Not known	27-Mar-11	komatsuna	ND		ND
2	28-Mar-11	Niigata	Not known	27-Mar-11	komatsuna	ND		ND
3	28-Mar-11	Niigata	Not known	27-Mar-11	komatsuna	ND		ND
4	28-Mar-11	Niigata	Not known	27-Mar-11	komatsuna	ND		ND
5	28-Mar-11	Niigata	Not known	27-Mar-11	komatsuna	240		35
6	28-Mar-11	Niigata	Not known	27-Mar-11	mizuna	110		36
7	28-Mar-11	Niigata	Not known	27-Mar-11	leek	ND		ND
8	28-Mar-11	Niigata	Not known	27-Mar-11	cucumber	17		23
9	28-Mar-11	Chiba	Not known	24-Mar-11	pasteurized milk	29	2	2
10	28-Mar-11	Chiba	Not known	24-Mar-11	pasteurized milk	15	1	1
11	28-Mar-11	Chiba	Not known	24-Mar-11	pasteurized milk	11	1	1
12	28-Mar-11	Chiba	Ichihara-shi	27-Mar-11	komatsuna	890		204
13	28-Mar-11	Chiba	Futtsu-shi	27-Mar-11	komatsuna	160		11
14	28-Mar-11	Chiba	Mobara-shi	27-Mar-11	komatsuna	1,100		17
15	28-Mar-11	Chiba	Chosei-mura	27-Mar-11	mizuna	630		15
16	28-Mar-11	Yamagata	Mamurogawa-machi	28-Mar-11	aralia elata	ND		ND
17	28-Mar-11	Fukushima	Date-shi	26-Mar-11	poultry egg	44	ND	ND
18	28-Mar-11	Fukushima	Hirata-mura	27-Mar-11	poultry egg	45	ND	ND
19	28-Mar-11	Fukushima	Ishikawa-cho	26-Mar-11	poultry egg	14	ND	ND
20	28-Mar-11	Fukushima	Fukushima-shi	27-Mar-11	poultry egg	17	ND	ND
21	28-Mar-11	Fukushima	Asakawa-cho	27-Mar-11	poultry egg	22	7	5
22	28-Mar-11	Fukushima	Yamatsuri-machi	26-Mar-11	poultry egg	23	ND	ND
23	28-Mar-11	Fukushima	Hanawa-machi	26-Mar-11	poultry egg	28	ND	ND
24	28-Mar-11	Miyagi	Kawasaki-cho	25-Mar-11	spinach	294		5
25	28-Mar-11	Miyagi	Wakuya-cho	25-Mar-11	spinach	77		4
26	28-Mar-11	Miyagi	Watari-cho	25-Mar-11	garland chrysanthemum	624		6
27	28-Mar-11	Miyagi	Senda-shi	25-Mar-11	komatsuna	374		120

* levels in gray-highlight exceed action levels set by the MHLW for withdrawal from markets

Sum up of radionuclide test results carried out since 19 March 2011
(Up-to-date Report as of 21:00, 28 March 2011)

Food origin (Prefecture)	Food group	Number of food samples tested	Number of foods positive at levels exceeding provisional regulation limits (action levels)	Food concerned (numbers)
Fukushima	milk	89	18	raw milk (18)
	vegetable	75	27	broccoli (7), spinach (7) komatuna (2), kukitachina (2), rapeseed (2) cabbage (1), Shinobuhuyuna (1), santona (1), turnip (1), Chijirena (1), kosaitai (1), hana wasabi (1)
	egg	7	-	
	others	21	-	
	subtotal	192	45	
Ibaraki	milk	15	5	raw milk (5)
	vegetable	93	27	spinach (20), parsley (5), mizuna (1), red leaf lettuce (1)
	meat	5	-	
	egg	2	-	
	others	2	-	
subtotal	117	32		
Tochigi	milk	5	-	
	vegetable	38	10	spinach (8), garland chrysanthemum (2)
	subtotal	43	10	
Gunma	milk	2	-	
	vegetable	46	3	spinach (2), kakina (1)
	subtotal	48	3	
Saitama	milk	2	-	
	vegetable	22	-	
	subtotal	24	-	
Chiba	milk	6	-	
	vegetable	34	8	garland chrysanthemum (3) qing-geng-cai (1), celery (1), sanchu asian lettuce (1), parsley (1), spinach (1)
	marine products	5	-	
	subtotal	45	8	
Tokyo	milk	2	-	
	vegetable	11	1	komatuna (1)
	subtotal	13	1	
Kanagawa	milk	2	-	
	vegetable	8	-	
	subtotal	10	-	
Yamagata	milk	1	-	
	vegetable	6	-	
	subtotal	7	-	
Miyagi	milk	2	-	
	vegetable	4	-	
	subtotal	6	-	
Niigata	milk	4	-	
	vegetable	43	-	
	others	1	-	
	subtotal	48	-	
Nagano	milk	1	-	
	vegetable	2	-	
	subtotal	3	-	
Ehime	vegetable	2	-	
	subtotal	2	-	
total		558	99	